

CETI 780.101.01

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Mjerenje kvaliteta ambijentalnog vazduha Jesenji (II) ciklus mjerenja na tri lokacije u Glavnom gradu Podgorici - planirani mjerni period ljeto 2021-proljeće 2022.
Broj izvještaja	00-969/2
Datum izdavanja izvještaja	01.12.2021. godine

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca zahtjeva	Glavni grad - Podgorica
Broj zahtjeva/Ugovora	Ugovor CETI br. 00-969 od 06.05.2021. godine
Adresa/ Telefon / Fax	Njegoševa 13/+382 (0) 20 665 078/ +382 20 (0) 665 071

PODACI O ISPITIVANJU

Datum mjerenja	08.10.-22.10; 22.10-05.11; 05-19.11.2021. godine
Lokalitet mjerenja	Stari Aerodrom , Delta City Zagorič-Piperska ulica,
Plan/metod uzorkovanja	Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore”, br 21/11, 32/16)
Dodaci, odstupanja ili propusti od metode	Ne
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , CO, O ₃ , C ₆ H ₆ , PM ₁₀ , Pb, As, Cd, Ni i benzo (a) piren

PRAVILO ODLUČIVANJA

Binarni sistem (ILAC-G8:09/2019)	
PRILOZI	/

**V.D DIREKTOR SEKTORA ZA LAB. DIJAGNOSTIKU
I ZAŠTITU OD ZRAČENJA**
dr Nikola Svrkota, dipl.fiz.

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ d.o.o. u tekstu deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

SADRŽAJ:

Opšti podaci o ovlašćenoj stručnoj organizaciji koja vrši mjerjenje	3
Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva.....	3
Osnov za realizaciju i vrijeme mjerena	3
Mjerna mjesta.....	4
Opis makrolokacije i mikrolokacija	4
Mjerene zagađujuće materije.....	6
Metode.....	7
Oprema korišćena u realizaciji mjerena	7
Zakonodavni okvir	8
Rezultati mjerena	8
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Stari Aerodrom.....	10
Suspendovane čestice PM ₁₀	10
Sumpor dioksid	11
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.....	13
Azot dioksid.....	14
Ozon	16
Ugljen monoksid.....	17
Benzen.....	18
Teški metali i benzo (a) piren	18
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Zagorić (Piperska ulica)	19
Suspendovane čestice PM ₁₀	19
Sumpor dioksid	20
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.....	22
Azot dioksid.....	23
Ozon	25
Ugljen monoksid.....	26
Benzen.....	27
Teški metali i benzo (a) piren	27
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji Delta City.....	28
Suspendovane čestice PM ₁₀	28
Sumpor dioksid	29
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.....	31
Azot dioksid.....	32
Ozon	34
Ugljen monoksid.....	35
Benzen.....	36
Teški metali i benzo (a) piren	36
REZIME	37

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Opšti podaci o ovlašćenoj stručnoj organizaciji koja vrši mjerjenje

Naziv ovlašćene organizacije	Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.
Sjedište	Podgorica
Adresa	Bulevar Šarla de Gola br.2
Broj telefona/faksa	+ 382 (0) 20 658 090/ +382 (0) 20 658 092
E-mail	info@ceti.co.me
Lice za kontakt	Radomir Žujović

Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva

Naziv podnosioca zahtjeva	Glavni grad-Podgorica
Sjedište	Podgorica
Adresa	Njegoševa 13
Broj telefona/faksa	+382 (0) 20 665 078/ +382 20 (0) 665 071
E-mail	branka.knezevic@podgorica.me
Lice za kontakt	Branka Knežević

Osnov za realizaciju i vrijeme mjerena

Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore”, br. 21/11, 32/16) propisano je da povremena mjerena kvaliteta vazduha moraju biti ravnomjerno raspoređena tokom godine. To podrazumijeva sledeće mogućnosti:

- 24 časovno mjerjenje jednom sedmično tokom cijele godine, nasumično izabranog dana ili
- mjerjenje osam sedmica (ravnomjerno raspoređenih tokom godine) tako da bude reprezentativno za različite klimatske i druge uslove, odnosno da bude zadovoljen kriterijum za vremenski minimum od 14% na godišnjem nivou.

U skladu sa zahtjevom (postupak javnih nabavki) br.10/21 od 16.03.2020. godine i Programom monitoringa za period jun 2021-maj 2022. godine, mjerjenjima kvaliteta vazduha obuhvaćene su dvije lokacije koje su reprezentativne saobraćaja na kvalitet ambijentalnog vazduha u Glavnom gradu i jedna lokacija koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta i drugih fosilnih goriva koja se koriste za grijanje u domaćinstvima na dati segment životne sredine. Mjerjenjima kvaliteta vazduha na području Glavnog grada Podgorice, u skladu sa Programom, se pristupilo na način da se prati kvalitet vazduha u četiri četrnaestodnevna ciklusa za svako od godišnjih doba, na tri lokacije (mjerna mjesta) i to:

- Naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita).
- Naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brijege Morače, lokacija u urbanom dijelu Podgorice, izvan direktnog uticaja saobraćaja i
- Delta City, na lokaciji pod direktnim uticajem saobraćaja.

U ovom Izvještaju su predstavljeni rezultati za jesenji, (II) ciklus mjerjenja kvaliteta vazduha u sezoni ljeto 2021.- proljeće 2022. godine.

Mjerna mjesta

Izbor mjernih mjesta, mikrolokacija, je bio uslovljen infrastrukturom potrebnom za rad mjerne opreme instalisane u mobilnoj stanicu i dostupnim priključcima električne energije. Prilikom odabira mjernog mesta na mikrolokacijama uzeti su u obzir sledeći činioci: izvori ometanja, sigurnost, pristup, vidljivost mesta uzorkovanja u odnosu na okruženje. Mjerna mjesta i koordinate istih su predstavljeni u tabeli 1.

Tabela 1. Spisak mjernih mjesta


Mjerno mjesto (MM)	Geografska širina	Geografska dužina
Naselje Stari Aerodrom	42°25'41.83"N	19°16'16.33"E
Zagorič-Piperska ulica	42°27'31.51"N	19°15'58.76"E
Delta City	42°26'14.15"N	19°14'01.62"E

Opis makrolokacije i mikrolokacija

Mjerno mjesto bul.Josipa Broza-kod supermarketa VOLI instalirano je u blizini prometne saobraćajnice radi procjene zagađenja koje potiče od saobraćaja.

Mjerno mjesto Zagorič-Piperska ulica je instalirano u stambenoj četvrti, izvan direktnog uticaja saobraćajnica, raskrsnica i drugih lokalnih emitera kao što su saobraćaj, benzinske pumpe itd.

Mjerno mjesto Delta City- instalirano je u blizini prometne saobraćajnice radi procjene zagađenja koje potiče od saobraćaja.




Slika 1. Makrolokacija, prikaz lokacija mjernih mjesta u Glavnom gradu


CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2



Slika 2. Mikrolokacija mjernog mjesta na Starom Aerodromu



Slika 3. Mikrolokacija mjernog mjesta-Zagorič, Piperska ulica



Slika 4. Mikrolokacija mjernog mjesto-Delta city

Mjerene zagađujuće materije

Monitoringom je obuhvaćeno mjerjenje osnovnih zagađujućih materija propisanih Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 25/12) predstavljenih u tabeli 2.

Tabela 2. Mjerene/ analizirane zagađujuće materije

R. b.	Formula	Naziv zagađujuće materije	Mjerna jedinica	Vrijeme usrednjavanja
1.	SO ₂	sumpor dioksid	µg/m ³	1sat 24sata
2.	NO	azot monoksid	µg/m ³	1sat 24sata
3.	NO ₂	azot dioksid	µg/m ³	1sat 24sata
4.	NO _x	Ukupni oksidi azota, predstavljeni kao azot dioksid	µg/m ³	1sat 24sata
5.	O ₃	ozon	µg/m ³	8 sati
6.	CO	ugljen monoksid	mg/m ³	8 sati
7.	PM ₁₀	suspendovane čestice sa prečnikom manjim od 10µm	µg/m ³	24 sata
8.	C ₆ H ₆	benzen	µg/m ³	24 sata
Analiza zbirnih sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica PM₁₀ na sadržaj :				
7.1.	Pb	olovo	µg/m ³	Sedam dana
7.2.	Cd	kadmijum	ng/m ³	Sedam dana
7.3.	As	arsen	ng/m ³	Sedam dana
7.4.	Ni	nikal	ng/m ³	Sedam dana
7.5.	BaP	benzo(a)piren	ng/m ³	Sedam dana

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Metode

Za realizaciju mjerena u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore”, br 21/11, 32/16) korišćene su metode predstavljene u tabeli 3.

Tabela 3. Standardne - referentne metode mjerena

Standardna referentna metoda / naziv	Oznaka
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije sumpor dioksida ultraljubičastom fluorescencijom	MEST EN14212
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije azot monoksida i azot dioksida hemiluminiscencijom	MEST EN14211
Standardna metoda za određivanje koncentracije ugljen monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom	MEST EN14626
Standardna metoda za određivanje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom	MEST EN14625
Standardna gravimetrijska metoda mjerena za određivanje masene koncentracije suspendovanih čestica PM ₁₀ ili PM _{2,5}	MEST EN 12341
Standardna metoda za određivanje benzena u ambijentalnom vazduhu putem automatskog uzorkovanja pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta	MEST EN 14662-3
Standardna metoda za određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta	MEST EN 15549
Standardna metoda za određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima suspendovanih čestica PM ₁₀	MEST EN 14902

Metode navedene u tabeli 3 su akreditovane u skladu sa standardom MEST ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog Tijela Crne Gore.

Oprema korišćena u realizaciji mjerena

Mjerena su vršena mobilnom mjernom stanicom koja je opremljena sistemom za uzorkovanje vazduha, mjernom opremom za gasovite polutante i uzorkovanje suspendovanih čestica PM₁₀, a analiza prikupljenih uzoraka instrumentalnom opremom, tabela 4.

Tabela 4. Spisak opreme korišćene za realizaciju mjerena i analizu uzoraka

Mjerna/terenska oprema instalirana u mobilnoj stanci			
R.b.	Naziv mjerila/opreme	Proizvođač	Model
1.	Ambijentalni CO monitor	Thermo	48i
2.	Ambijentalni NOx monitor		APNA 370
3.	Ambijentalni O ₃ monitor		APOA 370
4.	Ambijentalni SO ₂ monitor		APSA 370
5.	Ambijentalni BTX monitor	Chromatotec	Airmo BTX
6.	Sekvencijalni uzorkivač suspendovanih čestica PM ₁₀	TCR Tecora	SkyPost
Instrumentalna laboratorijska oprema			
7.	Gasno maseni hromatograf GCMS – QP 5050 Shimadzu		
8.	ICP Spektrometar Thermo 6300 iCAP		
9.	Atomski apsorpcioni spektrofotometar AA – 6701F Shimadzu		
10.	Analitička Vaga Sartorius (tip:BP 211 D; klasa tačnosti I, najmanji podiok d=0,00001 g)		

Mjerna nesigurnost instrumenata zadovoljava ciljeve kvaliteta podataka i procijenjena je na osnovu tipskih odobrenja i testova radnih karakteristika u referentnim laboratorijama, u skladu sa relevantnim normama.

Zakonodavni okvir

Povremena mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha, obrada i analiza rezultata su vršena u skladu sa:

- Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11 i 43/15),
- Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 25/12),
- Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 21/11, 32/16),
- Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 44/10, 13/11, 64/18).

Rezultati mjerenja

U ovom Izvještaju su prikazani rezultati mjerenja kvaliteta vazduha za jesenji (II) ciklus u mjernom periodu ljeto 2021-proljeće 2022. godine. Rezultati mjerenja su prikazani uporedno sa propisanim graničnim/ciljnim vrijednostima i to:

a) tabelarno:

- Dnevne srednje vrijednosti tokom četrnaestodnevnih mjerenja za: PM₁₀, SO₂, NO, NO₂, NOx, C₆H₆ i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti za CO i O₃,
- Statistička obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀, jednočasovnih, odnosno dnevnih vrijednosti gasovitih zagađujućih materija: SO₂, NO, NO₂, NOx, C₆H₆ i maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti CO i O₃,
- Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih čestica PM₁₀.

b) grafički:

- Jednočasovne srednje vrijednosti SO₂, NO, NO₂ NOx,
- Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ i SO₂,
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti O₃ i CO.

Statistički pregled zagađujućih materija obuhvata:

- ukupan broj 24-časovnih mjerenja,
- minimalna, najmanja 24-časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća 24-časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- dnevna srednja vrijednost-koncentracija (u daljem tekstu 24-časovna vrijednost) za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata 24-časovnih vrijednosti manje ili veće,
- ukupan broj jednočasovnih mjerenja,
- minimalna, najmanja jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- jednočasovna srednja vrijednost za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata jednočasovnih vrijednosti manje ili veće,
- broj prekoračenja propisane granične vrijednosti,
- statistika, maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (DSV)-granična vrijednost (dnevna srednja vrijednost),
- GV (MD8hSV)- granična vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost),
- GV (GSV)- granična vrijednost (godišnja srednja vrijednost),
- CV (MD8hSV)-ciljna vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost).

Tabelarni i grafički prikaz svih ispitivanih parametara su praćeni mišljenjem koncipiranim na bazi poređenja sa Uredbom normiranim vrijednostima.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Stari Aerodrom

Tabela 5. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih oksida azota (izraženih kao NO₂), benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida


Period mjerena	PM ₁₀	SO ₂	NO	NO ₂ µg/m ³	NOx	C ₆ H ₆	O ₃	CO mg/m ³
µg/m ³								
08-09.10	13,98	1,24	19,65	16,51	46,58	0,98	26,23	0,41
09-10.10	26,61	2,35	13,64	21,25	42,11	0,94	43,99	0,40
10-11.10	18,22	2,66	29,69	21,25	66,67	1,64	70,73	0,62
11-12.10	23,92	2,89	39,55	26,41	86,93	3,99	86,71	0,60
12-13.10	17,39	2,74	19,87	31,06	61,46	4,21	26,27	0,46
13-14.10	15,52	2,48	11,90	24,78	42,98	3,21	32,02	0,50
14-15.10	9,96	2,59	10,38	20,03	35,92	4,11	36,57	0,38
15-16.10	15,53	2,35	12,21	19,02	47,78	4,37	31,95	0,46
16-17.10	42,61	2,46	12,16	22,94	53,70	1,14	25,02	0,43
17-18.10	19,22	2,90	34,60	23,16	88,37	1,80	23,73	1,02
18-19.10	39,59	2,67	19,70	24,02	66,89	1,17	27,50	0,74
19-20.10	22,31	3,30	39,78	35,43	115,08	2,79	58,39	0,75
20-21.10	66,86	2,74	22,19	24,89	72,02	1,39	40,03	0,65
21-22.10	25,70	2,99	38,38	24,30	95,90	3,78	36,14	1,20
GV (DSV)	50	125						
CV MD8hSV							120	
GV MD8hSV								10
GV (SGV)	40			40	30	5		

Suspendovane čestice PM₁₀

Tabela 6. Statistička obrada rezultata mjerena suspendovanih čestica PM₁₀

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m ³)	9,96
Maksimalna 24- časovna vrijednost (µg/m ³)	66,86
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	25,53
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	20,76
Broj prekoračenja 24-časovne GV	1
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m ³
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³
Granica tolerancije	
Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	
Nema	

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2



Slika 5. Dnevne srednje vrijednosti PM₁₀


Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Jedna dnevna srednja vrijednost PM₁₀ na ovoj lokaciji u jesenjem ciklusu mjerjenja je bila iznad propisane granične vrijednosti.

Sumpor dioksid


Tabela 7. Statistička obrada rezultata mjerjenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerjenja	335	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,63	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5,53	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,60	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,55	
Broj 24-časovnih mjerjenja	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,24	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,30	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,60	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,67	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2



Slika 6. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida



Slika 7. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida


Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ($350 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i dnevnu srednju vrijednost ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Azot monoksid

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	335
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,54
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	223,93
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23,09
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15,49



Slika 8. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida


Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Azot dioksid

Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	335	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,84	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	53,72	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23,98	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23,93	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema



Slika 9. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida


Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerena u jesenjem ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO₂

Tabela 10. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	335
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,74
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	381,58
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	65,90
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	57,94



Slika 10. Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota


Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ozon

Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23,73
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	86,71
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40,38
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34,08
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 11. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona


Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom mjerjenja u jesenjem četrnaestodnevnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ugljen monoksid

Tabela 12. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m^3)	0,38
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednosti (mg/m^3)	1,20
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	0,61
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	0,55
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 12. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom četrnaestodnevног mjerjenja u jesenjem ciklusu bile ispod propisane granične vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Benzen

Tabela 13. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,94	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4,37	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,54	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	2,29	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Za benzen je propisana granična vrijednost od 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou.

Teški metali i benzo (a) piren

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih česticama PM₁₀ je prikazan u tabeli 14.

Tabela 14. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM₁₀

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			ng/ m^3	
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	1,6	0,33
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	2,3	1,07
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka suspendovanih čestica PM₁₀ je bio ispod 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM₁₀ je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena u jednom zbirnom sedmičnom uzorku PM₁₀ tokom jesenjeg ciklusa mjerena je bio iznad ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ m^3 (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerjenja na lokaciji u naselju Zagorič (Piperska ulica)

Tabela 15. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih oksida azota (izraženih kao NO₂), benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida


Period mjerjenja	PM ₁₀	SO ₂	NO	NO ₂ µg/m ³	NOx	C ₆ H ₆	O ₃	CO mg/m ³
05-06.11	11,55	2,17	39,82	12,02	72,95	0,96	43,07	0,94
06-07.11	75,73	2,19	34,45	9,36	62,07	1,88	53,96	0,96
07-08.11	48,18	2,58	54,81	10,98	94,85	0,85	61,54	1,56
08-09.11	72,64	2,36	41,45	9,71	73,14	2,04	60,76	1,38
09-10.11	77,00	2,24	32,75	14,33	64,43	1,23	57,03	1,09
10-11.11	48,18	2,26	31,54	16,72	64,98	3,18	33,93	1,92
11-12.11	60,27	2,43	37,45	19,33	76,63	2,45	33,34	2,22
12-13.11	79,27	2,55	42,74	16,55	90,72	0,93	33,30	2,59
13-14.11	97,00	2,15	23,80	18,44	64,62	1,85	23,87	2,02
14-15.11	81,73	2,49	35,65	16,42	79,67	0,35	36,75	2,09
15-16.11	72,00	2,58	38,12	18,29	86,32	0,90	38,63	2,24
16-17.11	90,27	2,56	37,06	22,93	91,78	0,80	25,03	2,74
17-18.11	91,09	3,30	63,24	26,06	136,62	0,78	37,34	3,76
18-19.11	114,73	1,97	39,82	12,02	72,95	0,87	62,45	1,08
GV (DSV)	50	125						
CV MD8hSV							120	
GV MD8hSV								10
GV (SGV)	40			40	30	5		

Suspendovane čestice PM₁₀

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerjenja suspendovanih čestica PM₁₀

Broj 24-časovnih mjerjenja	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m ³)	11,55
Maksimalna 24- časovna vrijednost (µg/m ³)	114,73
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	72,83
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	76,36
Broj prekoračenja 24-časovne GV	11
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m ³
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³
	Granica tolerancije
	Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	Nema

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2



Slika 13. Dnevne srednje vrijednosti PM₁₀

Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost (50 µg/m³). Jedanaest dnevnih srednjih vrijednosti PM₁₀ na ovoj lokaciji u jesenjem ciklusu mjerena je bilo iznad propisane granične vrijednosti.


Sumpor dioksid

Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	330	
Minimalna jednočasovna vrijednost (µg/m ³)	1,58	
Maksimalna jednočasovna vrijednost (µg/m ³)	5,11	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	2,42	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	2,21	
Broj 24-časovnih mjerena	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m ³)	1,97	
Maksimalna 24-časovna vrijednost (µg/m ³)	3,30	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	2,42	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	2,40	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 µg/m ³	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 µg/m ³	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje


CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

ZAGORIČ-PIPERSKA ULICA
PERIOD MJERENJA 05-19.11.2021.



Slika 14. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida

ZAGORIČ-PIPERSKA ULICA
PERIOD MJERENJA 05-19.11.2021.



Slika 15. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida


Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ($350 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i dnevnu srednju vrijednost ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Azot monoksid

Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	330
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,40
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	148,94
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37,03
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	26,03



Slika 16. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida


Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Azot dioksid

Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	330	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,50	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35,42	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15,29	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16,29	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema



Slika 17. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida


Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerena u jesenjem ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO₂

Tabela 20. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	330
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,20
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	277,42
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	76,52
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	61,32



Slika 18. Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota


Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ozon

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23,87
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	62,45
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	42,93
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37,98
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 19. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona


Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom mjerjenja u jesenjem četrnaestodnevnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ugljen monoksid

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m ³)	0,94
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednosti (mg/m ³)	3,76
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m ³)	1,90
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m ³)	1,97
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m ³
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 20. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom četrnaestodnevног mjerjenja u jesenjem ciklusu bile ispod propisane granične vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Benzen

Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,35	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,18	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,36	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	0,94	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Za benzen je propisana granična vrijednost od 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou.

Teški metali i benzo (a) piren

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih česticama PM₁₀ je prikazan u tabeli 24.

Tabela 24. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM₁₀

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ng/ m^3			
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	2,3	2.96
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	2,8	8.93
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka suspendovanih čestica PM₁₀ je bio ispod 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM₁₀ je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM₁₀ tokom jesenjeg ciklusa mjerena je bio iznad ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ m^3 (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji Delta City


Tabela 25. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih oksida azota izraženih kao NO₂, benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida

Period mjerena	PM ₁₀	SO ₂	NO	NO ₂ µg/m ³	NOx	C ₆ H ₆	O ₃	CO mg/m ³
22-23.10	24,36	2,18	53,53	23,25	105,14	1,26	90,26	0,85
23-24.10	28,55	1,93	45,65	19,79	89,63	4,72	98,12	0,70
24-25.10	10,73	1,18	14,76	20,56	43,15	3,65	28,16	0,45
25-26.10	31,27	2,20	62,80	41,50	137,58	1,94	31,70	0,97
26-27.10	44,09	2,76	83,81	43,36	171,59	1,90	24,57	1,07
27-28.10	53,45	2,74	78,85	45,78	166,41	1,80	90,44	1,06
18-29.10	49,09	2,53	72,82	44,60	156,02	2,16	44,98	1,16
29-30.10	56,45	2,55	74,69	46,70	185,72	2,84	44,37	1,26
30-31.10	62,27	2,39	60,62	48,60	167,10	3,69	45,38	1,45
31.10-01.11	47,27	1,99	45,09	45,47	138,55	4,53	41,30	1,18
01-02.11	57,09	2,49	67,08	49,73	178,72	4,35	54,60	1,22
02-03.11	43,18	3,28	105,93	32,55	211,87	4,75	77,80	1,51
03-04.11	29,00	2,72	66,69	30,38	148,50	3,94	68,71	0,88
04-05.11	30,82	2,49	53,99	11,84	100,73	3,20	87,86	2,36
GV (DSV)	50	125						
CV MD8hSV							120	
GV MD8hSV								10
GV (SGV)	40			40	30	5		

Suspendovane čestice PM₁₀Tabela 26. Statistička obrada rezultata mjerena suspendovanih čestica PM₁₀

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m ³)	10,73
Maksimalna 24- časovna vrijednost (µg/m ³)	62,27
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	40,55
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	43,64
Broj prekoračenja 24-časovne GV	4
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m ³
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³
Granica tolerancije	
Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	
Nema	

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2



Slika 21. Dnevne srednje vrijednosti PM₁₀


Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Četiri dnevne srednje vrijednosti PM₁₀ na ovoj lokaciji u jesenjem ciklusu mjerjenja su bile iznad propisane granične vrijednosti.

Sumpor dioksid


Tabela 27. Statistička obrada rezultata mjerjenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerjenja	333	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,78	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5,39	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,39	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,41	
Broj 24-časovnih mjerjenja	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,18	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,28	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,39	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,49	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2



Slika 22. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida



Slika 23. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida


Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ($350 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i dnevnu srednju vrijednost ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Azot monoksid

Tabela 28. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	333
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,30
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	220,96
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	63,54
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	64,29



Slika 24. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida


Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Azot dioksid

Tabela 29. Statistička obrada rezultata mjerjenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	333
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4,80
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	82,95
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	36,05
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34,49
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	
Jednočasovna srednja vrijednost	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	Nema



Slika 25. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida


Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerjenja u jesenjem ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO₂

Tabela 30. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	333
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5,18
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	389,52
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	143,28
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	142,68



Slika 26. Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota


Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ozon

Tabela 31. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.57
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	98.12
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59.16
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	49.99
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 27. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona


Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljom vrijednošću od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom mjerjenja u jesenjem četrnaestodnevnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Ugljen monoksid

Tabela 32. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m^3)	0,45
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednosti (mg/m^3)	2,36
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	1,15
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	1,12
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 28. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom četrnaestodnevног mjerena u jesenjem ciklusu bile ispod propisane granične vrijednosti.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Benzen

Tabela 33. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,26
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4,75
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,19
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	3,42
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema

Za benzen je propisana granična vrijednost od 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou.

Teški metali i benzo (a) piren

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih česticama PM₁₀ je prikazan u tabeli 34.

Tabela 34. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM₁₀

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ng/ m^3			
Prva sedmica	0,027	<0,5	<0,5	2,0	2,29
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	2,7	3,34
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka suspendovanih čestica PM₁₀ je bio ispod 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM₁₀ je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM₁₀ tokom jesenjeg ciklusa mjerena je bio iznad ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ m^3 (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

REZIME

SUMPOR DIOKSID- SO₂

Tokom mjerena kvaliteta vazduha u jesenjem (II) ciklusu, sezona 2021/2022. godine, sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida (kao jednočasovne srednje i dnevne srednje vrijednosti) na tri mjerna mesta (dva u gradskom jezgru Podgorice u blizini prometnih sobračajnica i jedno izvan direktnog uticaja saobraćaja, naselje Zagorič), su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

AZOT MONIKSID-NO

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

AZOT DIOKSID- NO₂

U jesenjem ciklusu mjerena, na svim mjernim mjestima u Glavnem gradu, jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida su bile ispod propisane granične vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

UKUPNI OKSIDI AZOTA (NO_x) IZRAŽENI KAO NO₂

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou.

SUSPENDOVANE ČESTICE PM₁₀

Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Na mjernom mjestu, naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita) u blizini prometne raskrsnice tokom jesenjeg mjernog perioda jedna dnevna srednja vrijednost suspendovanih čestica PM₁₀ je bila iznad propisane granične vrijednosti od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Na mjernoj poziciji u Zagoriču u jesenjem ciklusu mjerena, jedanaest dnevnih srednjih vrijednosti PM₁₀ je bilo iznad propisane granične vrijednosti.

Na lokaciji Delta City u jesenjem ciklusu mjerena četiri dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ su bile iznad propisane granične vrijednosti.

OZON-O₃

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona, na svim mjernim mjestima, tokom jesenjeg ciklusa mjerena su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

UGLJEN MONOKSID-CO

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti koncentracija ugljen monoksida su upoređene sa graničnom vrijednošću za maksimalnu dnevnu osmočasovnu srednju vrijednost. Tokom jesenjeg ciklusa mjerena, maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida na sve tri lokacije u Glavnem gradu su bile ispod propisane granične vrijednosti od $10 \text{ mg}/\text{m}^3$.

BENZEN-C₆H₆

Za ovaj polutant propisana je granična vrijednost za godišnju srednju vrijednost.

TEŠKI METALI

Suspendovane čestice PM₁₀ su analizirane na sadžaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

Na sve tri lokacije, u Glavnom gradu, tokom jesenjeg ciklusa mjerena:

- Sadržaj olova u svim sedmodnevnim uzorcima PM₁₀ je bio na limitu detekcije, ispod 0,5 µg/m³, propisane norme za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaji arsena, kadmijuma i nikla su bili ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) sa ciljem zaštite zdravila ljudi.

BENZO(A)PIREN

- Na mjernom mjestu u Zagoriču sadržaj benzo(a)pirena u oba zbirna sedmična uzorka PM₁₀ je bio iznad propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m³ (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).
- Na mjernom mjestu Delta city sadržaj benzo(a)pirena u oba zbirna sedmična uzorka PM₁₀ je bio iznad propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m³ (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).
- Na mjernom mjestu Stari aerodrom sadržaj benzo(a)pirena u jednom zbirnom sedmičnom uzorku PM₁₀ je bio iznad propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m³ (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/2

Izvještaj izradili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Mladen Terzić, stručni saradnik	
Bojana Knežević, šef Jedinice za hemijsku analitiku	
Željka Ćetković, šef Jedinice za analitiku u gasnoj hromatografiji	
Terenska ispitivanja i uzorkovanje izvršili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Petar Galičić, tehničar za terenske poslove	
Dejan Koljčević, tehničar za terenske poslove	
Ilija Rešetar, tehničar za terenske poslove	
Mitar Pavićević, tehničar za terenske poslove	
Laboratorijska ispitivanja izvršili:	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha I terenske poslove	
Anja Babić, stručni saradnik u Jedinici za analitiku u gasnoj hromatografiji	
Ivana Bulatović, stručni saradnik u Jedinici za hemijsku analitiku	